

**RAMON LLULL**

**LLIBRE  
DE CONTEMPLACIÓ  
EN DÉU**

**VOLUM II. LLIBRE III (2)**

**EDICIÓ CRÍTICA D'ANTONI I. ALOMAR (DIR.),  
AINA SITJES, ALBERT SOLER, MARIA TOLDRÀ**

**NOVA EDICIÓ DE LES OBRES DE RAMON LLULL**

**XXI**

Primera edició, setembre de 2024

© del text: Antoni I. Alomar, Aina Sitjes, Albert Soler, Maria Toldrà, 2024

© de l'edició: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2024

© de la sèrie: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2024

Ausiàs Marc, 92-98 – 08013 Barcelona

ISBN: 978-84-9191-326-9

ISBN: 978-84-9883-831-2 (obra completa)

Dipòsit legal: B. 10200-2024

Impress a Gràfiques 94

Amb el suport de:



**Institut  
d'Estudis Baleàrics**



**Generalitat de Catalunya  
Institució  
de les Lletres Catalanes**

| De la .xxix<sup>a</sup>. distincció, qui tracta en qual manera home a apersebiment  
de aver conexensa d'aqueles causes que vol entendre e conixer

M1

**CLXIX.** Con hom aperseb ab les causes sensuials quals causes son les causes entallectuals

5      **D**eus gloriós, acabat en vertutz! A vos, Seyner, sia gloria e honor per totz  
tempis, cor enaxí, Seyner, con lo mirayl representa e demostra la figura o  
figures estans en la sua presencia, enaxí, Seyner, les causes sensuials son  
escala e demostració per les quals puja hom ad aver conexensa de les causes  
entallectuals. [2] Mas con s'esdevé, Seyner, que lo mirayl es tort e de mala dis-  
posició, adoncs, Seyner, no a endressament en si metex con pusca demostrar la  
figura segons la qualitat ni la disposició d'ela, e per la tortea que-l mirayl a en  
si metex demostra mintent la figura en altra qualitat e en altre afigurament segons  
lo qual no es la figura. On, en senblant manera s'esdevé, Seyner, de les causes  
sensuials, cor con eles son desordenades e destorbades en lur disposició e ordena-  
ció, adoncs menten en la demostració que donen a home de les causes entallec-  
tuals, les quals son en .i<sup>a</sup>. disposició e les sensualitatz les demostren en altra. [3]  
10     On enaxí, Seyner, con la dona enserca miral dreturer e clar per tal que no li  
desmenta ses faysós, enaxí, Seyner, qui vol apersebre les causes entallectuals ab  
les causes sensuials primerament se gart que les sensualitatz no sien torbades ni  
desordenades ni enpatxades a dar | demostració de les causes entallectuals, e  
15     20    esfors-se hom ayant con pusca de ensercar aqueles sensualitatz les quals son pus  
covinens a demostrar e a significar aqueles entallectuitatz de les quals hom vol  
eser certificat.

M1<sup>v</sup>

[4] O vos, Seyner Deus, qui sotz Seynor | noble sobre totz seynors e sobre  
totz principatz sotz poderós! Con home, Seyner, es oent alcuna vou o alcuna  
paraula, per aquela vou o paraula que hom ou es l'ome sertificat a entendre alcun-  
25     a causa per aquela vou o paraula. On, l'oyment, Seyner, | es sensual, e lo sig-  
nificant qui es feyt a l'enteniment del home per la vou o per la paraula, aquel es

B194

A172<sup>v</sup>

---

1 De la .xxix<sup>a</sup>.] precedit per Segueix se lo terç uolum en lo terç libre del contemplador *M* a] manca *B* 3  
CLXIX] 159 al marge dret, d'una mà posterior *B* ab] manca *B* les causes entallectuals] entallectuals coses *B*  
5 cor] que *B* 7 aver] auer *B* 10/11 que-l – metex] del mirayll que ha en si mexa *S* II afigurament]  
eguardament *B* 15 demostren] demostra *A*, demostren amb la -n afegida d'una altra mà *M* [3] Subratllat i  
amb una clau al marge dret *A* 17 ab] a *A*, a raspat i esmenat en ab al marge *M*

en l'enteniment del home causa entallectual. On segons que es, Seyner, la qualitat de la sensualitat, es apersebut en aquel significat la qualitat de la entallectuitat. [5] Con home, Seyner, sensualment e corporalment es gardant e vesent les figures e les colors e·ls demostramens que li fan sos huls corporals, adoncs la anima del home detria entenen entre color e color, e entre figura e figura, e entre qualitat e qualitat. On de la demostració, Seyner, que fan los huls corporals sensualment, se muda home a entendre e a persebre entallectualment en so qui es a la anima demostrat significant per les sensualitat. [6] Con home, Seyner, odora o gusta o toca alcuna causa corporal sensualment, adoncs les sensualitat signifiquen e demostren a les entallectuitatz les natures e les proprietatz e les diversitat de les causes elementades atentes per odorament o per gustament o per tocament. On per lo odorament o·l gustament o·l tocament es hom pujant a entendre entallectualment la natura de les causes sentides, la qual natura a hom en la generalitat de la causa entesa e | sabuda per les endividuitatz que hom a sentides sensualment.

[7] A Seyner Deus, qui sotz font e rayl e acabament de totes vertutz e de totz complimentens! Con lo maestre, Seyner, de la nau a en preposit que bastesca nau e te denant si la fusta d'on vol fer nau, adoncs, Seyner, es vista sensualment la materia de la nau, e la nau es vista entallectualment. On per la representació sensual qui es feyta als huls corporals es representada a la anima entallectualment forma de nau. [8] Amable Seynor! Enaxí con lo maestre de la nau aesma en la fusta de qual qualitat ni de qual quantitat se porá fer d'aquela fusta la nau que·n preposa fer, enaxí, Seyner, los homens qui volen tractar de fer alcunes causes vesen entallectualment la qualitat e la cantitat significada en les causes sensuais; les quals causes sensuais representen a la entallectuitat la manera a la qual eles son aparelades a eser object ad aquela causa que home preposa a fer d'eles. [9] Con los seyns corporals, Seyner, qui son causes sensuais, usen de lur offici, adoncs, Seyner, per l'usament que hom fa d'eis en les causes sensuais, se muda hom a entendre e a conexer en les causes entallectuals; cor per los seyns corporals remenbra hom so que no menbrava, e per els enten hom so que no entenia, e per els vol hom so que d'abans no volia. On con la memoria e l'enteniment e la voluntat tracten d'altres causes qui no son aqueles sensualitat per les quals an resebut moviment a cogitar e a entendre e a aver consciencia e a aver sobtilesa e a aver coratgia, adoncs está la anima del home tractant entallectualment en los seyns entallectuals menbrant e entenen e volent.

[10] Dreturer | Seynor al qual ve plaer d'aver misericordia e mercé! Enaxí, Seyner, con per la composició e per l'ajustament e·l mesclament qui·s fa dels elemens se demostra e·s representa sensualment cors, enaxí, Seyner, per lo mudament que hom fa de les sensualitat ad aver conexensa de les entallectuitatz, per asó, Seyner, a hom per les sensualitat conexensa de les entallectuitatz les quals d'abans no conexia. On enaxí con lo cors sentit es vengut de potència en actu per l'ajustament dels elemens, enaxí la entallectuitat conevida es atenta a eser conevida per so cor les sensualitat la an feyta conexer e la an aduya de potència en actu per lo representament que an donat de si metexes. [11] Cor enaxí,

M2

M2'

---

**28/29** On – entallectuitat] subratllat amb una manícula i una anotació al marge dret d'una altra mà molt esborrada nota secundum qualitatem ...is operacionis in ... de objecto *A* 32 entre<sup>1]</sup>] en *B* 38 odorament] ordenament *A*, esmenat de ordenament *M* 39 odorament] ordenament *A*, ordenament *B*, esmenat de ordenament *M* 43/44 e te] enten *B* 47 [8] ... quod ab vlti... in ... debet esse ... in intentione al marge esquerre de la mà de l'anterior *A* 49 preposa] afegeix a *B* causes] manca *B* 57 els] ell *B* 59 aver ... aver] auer ... auer *B* a<sup>4]</sup>] manca *A* 63 e·l] es *S*

Seyner, con los cavalers conexen entallectualment que el rey ama lo cavaler a qui fa bel senblant en son venir, e aquela conexensa, Seyner, prenen en la cara del rey e en l'aculiment que fa al cavaler qui novelament ve denant el, enaxí, Seyner, en l'estament e en les circumstancies de les sensualitatz aperseb hom les entallectuitatz. [12] Per so, Seyner, con les causes sensuais son huls per los quals hom aperseb e veu les causes entallectuals menbrant e entenen e volent, per aysó, Seyner, los homens moltes de vegades volen amagar les causes entallectuals en les sensuais per so que hom no les pusca apersebre; e per aysó fan contraris seynals e contraris de senblances, per tal que pusquen fer contraries causes d'aqueles que les sensualitatz signifiquen. Mas, cor los homens fan aquestz en-  
75 ans los uns als altres, esdevé·s, Seyner, que en los contraris seynals aperseb hom les entallectuitatz que hom vol selar e amagar ad aquels que vol enganar o a qui les vol tenir secretes.

[13] Sentificat Seynor, sobre totes forces aondós de vertutz! La raó, Seyner, ni la | occasió per que los homens qui estan en les ciutatz e | en los locs poblatz an mes de apersebiment e de conexensa en les causes entallectuals que los homens qui son abitans en los locs agrestz ni en los locs qui son fora les ciutatz, esdevé, Seyner, per so cor en les ciutatz e en les viles e en los locs on es multitut de jens pus diverces e mes son les sensualitatz que no son en los altres locs, e on mes son les sensualitatz mes son significades per eles les entallectuitatz. [14] Con home, Seyner, veu alcú home vestit ab humils vestimentz e con li ou dir paraules piadoses e paraules humils, e con lo veu portar humilment, e con li veu fer bones obres, adoncs pot apersebre en el leylaltat e veritat e hu[m]elitat e les altres entallectuitatz; cor ab los seynals defora conex hom e aperseb les entallectuitatz qui son en la anima. [15] Los ypocrites, Seyner, per tal que pusquen enganar les jens per tal que hom do lausors d'els, donen significatz en lurs sensualitatz los quals son contraris a lurs entallectuitatz, cor defora seran humils e de beles paraules, mas lurs entencions e lurs volers seran totz plens de falcies e d'engans. On, les obres que els fan sensualment demostren significant veritat dels vicis entallectuals, los quals cuyden amagar ab paubres vestimens e ab paraules humils.  
85  
90  
95  
100

[16] Savi Seynor en totes dretures, del qual devalen totes misericordies! En aquest mon, Seyner, qui es casa sensual, apersebem l'autre segle, qui es casa entallectual als homens abitans en est segle, cor per les obres, Seyner, que vesem e oym e sentim e palpam, e per la breu vida que vesem que vivim, apersebem, Seyner, l'autre segle. Cor | los bens e·ls mals que·ls homens fan, Seyner, en est mon, no vesem que sien gasardonatz a molt home en est segle; on pus que en est mon no son gasardonatz, cové que sia altre segle en lo qual sien gasardonatz; cor si no era altre segle on fossen gasardonatz, no serietz vos dreturer; cor molt home peccador de mala vida a moltes de benenances en est mon, e molt home just a en est mon moltes de malenances. [17] Con home, Seyner, veu sensualment que totes les causes d'aquest mon li son sirvens, axí con lo firmament e los vejetables e los animals e los metals e totz los corces elementatz, per aquesta sensualitat que hom veu, Seyner, en les creatures que son obligades e sotzmes a home, aperseb home, Seyner, entallectualment que home es obligat e sotzmés  
105  
110

B194v

M3 A173

S105

M3v

**71** Seyner] manca B    **76** entenen] tenent A    **80** sensualitz] sensualitats BMSo    **82** ad] manca B    que vol] qui uolen B    **83** secretes] secrets B    **87/88** esdevé – cor] e (manca e o) esdeue per so Seyner cor So    **89** pus] manca B    **89/90** que no – sensualitz] e amb crida al marge dret S    **92** con<sup>1</sup> – humilment] subratlla i afägeix e con li veu portar humilment S    **95** Seyner – tal] {2 3 1} S    **101** En] Nota bon argument per aprovar la immortalitat de la anima e que y ha altre segle al marge esquerre S    **102** casa ... casa] cosa ... cosa B    **104** palpam] parlam B    **111** li] lis B    **114** home<sup>1]</sup>] afägeix E B

115 ad alcuna causa qui l'a honrat sobre les creatures de les quals se veu seynor e posseydor. [18] Con home, Seyner, a apersebut per la causa sensual la causa entallectual, adoncs cové, Seyner, que hom entena la causa entallectual segons natura entallectual; cor si hom entenia la natura entallectual eser senblant a natura sensual, erraria hom e destruir-s'ia l'apercebiment que hom a de les causes sensuais a les causes entallectuals; cor enaxí con les sensualitatz endressen hom a apersebre les entallectuitatz, enaxí les sensualitatz torbarien hom si hom entenia les entallectuitatz eser d'aquela metixa natura de la qual son les sensualitatz.

120 [19] O vos, Seyner Deus, qui sotz amor e plaer de mon cor e qui fetz estar los meus huls en lagremes e en plors! L'apercebiment e la conexensa, Seyner, del home comensa a pujar de les causes sensuais a les entallectuals e, con es en | les entallectuals qui son coneוגues per les sensuais, puja ad altre escaló e conex e aperceb entallectuitatz per les entallectuitatz primeres. E puxes con es en lo ters escaló pot pujar al quart escaló per fe, sobre:l qual escaló conexensa d'ome no pot abastar ni ateyner, cor raó no pot tant pujar con fe; e aysó es per so cor raó e enteniment es en natura d'ome e fe es sobre natura d'ome. [20] Enaxí, Seyner, con conexensa d'ome puja per .i. escaló en altre tro al sobirá escaló, enaxí, Seyner, conexensa d'ome pot devalar per innorancia e per oblidar del sobirá escaló tro al jusá; cor per aquells escalons on pot pujar, per aquells metexs pot devalar. [21] Cor enaxí con ordenació feyta de causes sensuais e entallectuals endressa los escalons per los quals la conexensa del home pot pujar dels escalons sensuais als entallectuals, enaxí per desordenació feyta en les sensualitatz e en les entallectuitatz pot devalar la conexensa del home a eser innorable e sens | enteniment; cor gran ira o gran gog o gran frevor desordena a hom los escalons, per los quals devala conexensa d'ome a innorancia e a bestialitat.

125 140 [22] A Seynor, al qual en vetlant treniten e van los meus designs e·ls meus pensamens! La sensualitat, en sa part, es a home sentida; e tota la jeneralitat de la sensualitat es a home entallectiva. On, per la part puja hom ad apersebre tota la jeneralitat; cor per la bocada de la mel que hom tasta o per la part del fel que hom tasta, aperseb hom que tota mel es dol|sa e tot fel es amargós. [23] Quantitat, Seyner, sensual significa e demostra quantitat entallectual. Cor en so que home veu que cors a quantitat fenida e termenada en figura, enten que anima aja quantitat en vertut, la qual vertut | es fenida e termenada; cor enaxí con cors es fenit en figura, axí aperseb hom que de necessaria se cové que la anima aja quantitat fenida en vertut. On enaxí con quantitat sensual se comta en los individus corporals e s'esten segons la multitud d'aquells, enaxí, Seyner, quantitat entallectual s'esten per les obres de vertutz qui son en la anima. [24] Amable Seynor! Per differencies e per les proprietatz e per les conveniences e per les contrarietatz que hom sent que son en les causes sensuais aperseb hom les concordanças e les proprietatz qui son en les causes entallectuals; cor enaxí con les sensualitatz se concorden generant e desacorden corompent, enaxí les causes entallectuals se concorden amant e·s desacorden airant.

M4

B195

A173<sup>v</sup>M4<sup>v</sup>

115 honrat – creatures] {2 3 4 1} S 118 cor si – entallectual] manca per salt de lectura amb una crida al marge esquerre S 119 erraria] amb la primera -r- interlineada A 124 L'apercebiment] Nota ffe a l'intercolumni B 125 entallectuals] precedit per coses So 126 escaló] escola B 127 aperseb] afgeix les B E puxes] Nota al marge dret A 130 e fe – d'ome] manca S 131 con] don S 134 amb el calderó interpolat del color vermell que hi correspon S del] per B 136 enaxí] Nota bene quia m... tocien videmus per experienciam hoc vi... ...ari en aliquibus amb una clau al marge dret de la mà de l'anterior A 139 e] manca B 141 pensamens] precedit per deportz expuntuat S en sa] de la B e] manca B 144 amargós] amarc B 155 desacorden] desacordant (amb -t raspada A) ABS

[25] Piadós Seynor, lo qual agraciatz mon cor d'amor e de plaer! Per l'ajustament que nos vesem, Seyner, sensualment feyt en los individuus de materia e de forma, apersebem ajustament feyt entallectualment de materia e de forma entallectual. On, per la multitud dels individuus animals sensuais apersebem multitud de individuus entallectuals; cor si·ls individuus entallectuals eren privatz, ja los animals sensuais no porien eser animatz. [26] Cascuna entallectuitat, Seyner, a propria sensualitat qui li pusca eser soject per la qual sia coneугda; on, les unes entallectuitatz an alcuns sensuais per los quals son apersebudes, e altres entallectuals n'an altres; e axí de grau en grau, Seyner, cascuna entallectuitat a sensualitat a ela covinent a significar e a demostrar a enteniment humanal. [27] Per la gran innoransia, Seyner, que·ls homens an de les sensualitz, e per so cor no saben apersebre lo convenient qui es entre la entallectuitat e la sensualitat en eser apersebuda la entallectuitat per la | sensualitat, per aysó, Seyner, son en home moltes de entallectuitatz innorades qui serien coneugdes si hom avia coneixensa de les sensualitz qui son objecs ad aqueles a demostrar e a significar; cor enaxí con l'infesel innora la vostra passió en la figura de la crou per so cor no creu en ela, enaxí lo crestí catolic, per la figura de la crou, qui es causa sensual, aperseb la greu mort que vos sostengés, la qual mort es a el causa entallectual per so cor está en la sua ymajenació e en la sua memoria.

[28] O vos, Seyner Deus, qui los meus huls omplitz de lagremes e de plors, et en lo meu cor ajustatz amors e contriccions, e en la mia boca posatz oracions e lausors! En la granea que nosaltres vesem, Seyner, sensualment al mon, apersebem la vostra granea entallectual; cor qui a feyt tan gran mon con aquest, significat es que·l creador sia molt gran e molt maravelós. [29] En la bela disposició e en la bela ordenació, Seyner, en que vesem sensualment lo mon eser molt bel e molt ordenat, entenem e apersebem, Seyner, entallectualment la vostra gran saviesa e·l vostre gran poder e la vostra gran justicia e la vostra dolsa misericordia e totes les altres vertutz; cor tot so que vos avetz demostrat a les nostres sensualitz es demostració de les vostres vertutz, de les quals devalen totz los ordenamens qui son sentitz en les sensualitz. [30] Tot dia, Seyner, legim e aprenem en les causes sensuais les causes entallectuals; cor enaxí con les figures de les letres qui son causes sensuais nos demostren la entallectuitat de l'enteniment que signifiquen, enaxí, Seyner, mostrant-se les sensualitz als nostres huls que eles an comensament e fi e mijá, e mostrant-se que eles an passió en quant lo cors, per aysó es revelat e significat, Seyner, que es creador qui a creades les sensualitz; cor pus que son fenides no son dignes de eser sens comensament e, per les penes e·ls plaers que sentim sensualment, nos son significades entallectualment les penes infernals e les glories que hom a en la vostra presencia divinal.

M5

M5v

<sup>163</sup> propria] corregim d'acord amb *S* atès que en la lliçó original de *A*, retocada posteriorment per una altra mà, s'hi pot llegir parcialment “propriet...”, una lectura potser similar a la de *B* “proprietat”. La retocada de *A* i també la de *M* semblen innovacions.

<sup>161</sup> de] dels *So*    <sup>162</sup> a] ha amb la h- d'una altra mà *A*    <sup>163</sup> propria] appropriada (*producte d'un retoc d'una altra mà A*) *Mo*, propietat *B*    soject] obiect *S*    <sup>164</sup> an] afageix h- una altra mà *A*    <sup>166</sup> a<sup>1</sup>] esmenat en la al d'una altra mà *A*, al *BS*, la al *Mo*    humanal] huma *BSo*    <sup>170</sup> de] manca *B*    <sup>172</sup> en] e *B*    <sup>178</sup> En] Een amb la -e- subratllada *S*    <sup>189</sup> mostrant-se – huls que] mostrant sensualitats als nostres hulls per *B*

**CLXX.** Con l'enteniment humanal aperceb e enten | per unes entallectuitatz altres en- B195<sup>v</sup>  
tallectuitatz

5 Deus gran en totes graneses, honrat en totz honramens! Con home, Seyner,  
a apercebut ab los seyns comuns les entallectuitatz qui s'aperseben e s  
conexen per los seyns comuns, adones, Seyner, aperceb hom e enten per  
aqueles entallectuitatz apersebudes per los seyns comuns, altres entallectuitatz qui  
no son tan leujerament apersebudes con aqueles qui s poden apercebre per comu-  
nitat dels seyns sensuals e dels seyns sperituals. [2] Con l'enteniment d'ome  
10 enten, Seyner, general forma sens materia o materia | sens forma, adones aperceb  
entallectuitat qui no s pot entendre tan solament per comunitat dels seyns sensuals  
e dels sperituals, enans s'enten sobre la entallectuitat apercebuda per | la comuni-  
tat dels seyns sensuals e dels sperituals; cor forma sens materia o materia sens  
forma no pot eser sentida, doncs tota es apercebuda en la entallectuitat sens que  
en l'apersebiment que hom n'a no a en aquel temps partz de la sensualitat. [3]  
15 Con l'enteniment del home s'es tant luynat dels seyns sensuals e s'es tant enpre-  
gonat en los seyns sperituals que no tracta de nula sensualitat, ans tot so de que  
tracta es entallectual e speritual, adones, Seyner, tracta en altra entallectuitat aper-  
cebuda per la primera entallectuitat, axí | con per forma o materia elemental en-  
tallectualment entesa, en quant enten hom materia sens forma e forma sens materia,  
20 aperseb hom materia e forma speritual component anima d'ome entallectualment,  
creada de non re en cors humanal, la qual composició es simpla a esgart de la  
composició del cors.

[4] A Seynor al qual recoren totes nostres forces e totes nostres speranses! Con home, Seyner, es cogitant en la quantitat que es en anima segons vertut, adoncs enten hom aquela quantitat major en vertut que la vertut ni la forsa del cors humanal, lo qual cors no a ses vertutz tan esteses en quantitat sensual con a la anima en quantitat entallectual. [5] La demostració per la qual hom aperseb,

**1** humanal] huma *pàssim* *BSo*      altres] les altres *S*      **1/2** entallectuitatz] *afegeix capitols M*      **9** Seyner] *afegeixen en (raspat A) ABSo*      **10** qui] quis *B*      **17** entallectual – tracta] *manca per salt de lectura amb una crida al marge esquerre S*

Seyner, que la anima es major en sa entallectuitat que·l cors en sa sensualitat, es, Seyner, per so cor lo cors no pot estendre en vertut sensual per tans de locs ni per tans diverses locs ni per tan lons espays de locs con fa la anima; cor la anima, Seyner, pot apercebre en est mon so qui es en l'autre, e la anima qui es a ponent pot aver ymajenació e conexensa de so qui es a levant pus que i sia estada la sensualitat, e·l cors, Seyner, no pot bastar a tant. [6] En l'enteniment, Seyner, que hom a de la vertut de la anima, aperceb hom que aquela causa qui es l'esser de la sustancia de la anima, qualche causa ela sia, es en molt pus nobla natura e en molt pus nobla disposició que la sustancia del cors humanal; cor enaxí con la sustancia de la anima esten pus luyn e pus yvasosament ses vertutz que·l cors humanal, enaxí, Seyner, es apersebut e entés entallectualment que molt pus nobla causa es en si metixa la sustancia de la anima que la sustancia del cors.

[7] O vos, Seyner Deus, qui sotz perdurable en totz temps! Con son, Seyner, cogitant en anima | d'ome e enten, Seyner, anima d'ome eser causa avent vida per la vida, Seyner, que enten eser en ela, aperceb que anima d'ome a volentat e enteniment e remembrament; et enaxí per la vida qui es causa entallectual aperceb entallectuitatz hesens e estans en la vida. Et enaxí con per la vida hom enten e aperceb les vertutz essens en la vida, enaxí apercebent e entenen vertutz entallectuals aperceb hom e enten la vida eser en la anima; cor sens vida, vertutz entallectuals no porien eser en eser. [8] Apercebre, Seyner, que anima aja major vertut entallectual que·l cors no l'a sensual, e apercebre, Seyner, per vida saviesa e sciencia e amor, .ii<sup>es</sup>. causes, Seyner, aperceb hom, e la .i<sup>a</sup>. no es apercebuda segons l'apercebiment que es l'autra apercebuda. Cor la major quantitat que hom aperceb en vertut en la anima s'aperceb segons relació de la quantitat menor que·l cors a en sa sensualitat; e·l apercebiment que hom a, Seyner, en la anima qui es viva pus que en ela a vertutz no es apercebut segons relació de quantitat, enans o es segons relació de qualitatz e de vertutz eser en sobject. [9] En so, Seyner, que en anima de home es apercebuda quantitat en vertut, aperceb hom que la sustancia e·l sobject d'aquela vertut es fenida e termenada; cor enaxí con la vertut de la anima no basta a apercebre ni a cogitar ni a ymajenar ni ad amar ni a voler ni a entendre totes causes, enaxí cové que la sustancia on son les vertutz sia fenida e termenada. Cor si·l sobject de les vertutz era infinit, seria significat que les vertutz fossen infenides; on con les vertutz sien fenides, es apercebut e entés que la anima es sustancia fenida | e termenada.

[10] Passient Seynor qui sotz occasió | de tota pau e de tota nostra salut! Con son, Seyner, cogitant en anima d'ome e ymajen que ela es causa durable, adones aperceb, Seyner, en anima lo ters significat qui no es senblant ab los .ii. primers, lo qual ters significat es, Seyner, concordament e conveniment qui es en la sustancia de la anima, per lo qual concordament e conveniment es durable. On, mils dona significació durabletat de concordansa e de conveniensia en eser la sustancia de la anima durable, que no fa la granea ni la vida de la sustancia a eser la sustancia durable. [11] Entendre e afirmar, Seyner, que anima sia sustancia dura-

M6v

B196

M7

---

30 ni – locs<sup>1</sup>] manca S    tans] tan B    per tan] tans B    32 ymajenació] amb la segona -a- a la interlínia  
 A    35 ela] que B    43 que<sup>2</sup>] afägeixen en BSo    49 l'a] a en la B    52 s'aperceb] aperceb B    53 sa]  
 manca B    56 en<sup>1</sup>] amb llapis al marge esquerre S    anima] lanima B    vertut] vertutz A    59 les] repetit i  
 expuntuat S    64 ela] aquella B    68 durabletat] durable S    conveniensia] afägeix e B

ble incoromparable, adoncs es significat que la durabletat qui es natura en la anima con sia incoromparable, aquela, Seyner, aperceb l'enteniment humanal que es natura ixent de aquela causa per la qual la anima es gran e d'aquela causa per la qual la anima es sient e conexent e amant e volent; cor per lo concordament qui es, Seyner, feyt en natura | en la sustancia de la anima enfre la vida que sia en la sustancia e la sustancia que sia vida en ela, es, Seyner, la anima durable incoromparable. [12] Granea, Seyner, ni vida no donen tan gran significació en sustancia que sia la sustancia durable con fa, Seyner, concordansa e conveniencia en sustancia, cor moltes causes son grans e vives qui no son durables; mas durabletat no pot eser en nula causa si doncs la natura de la sustancia no es concordant e convenient en natura sens tota corompció.

[13] Humil Seynor, lo qual es ple de dousor e de pietat! Con nos ajam, Seyner, apercebut que en anima d'ome a .iii. significatz, la .i. de granesa, l'autre de vida, l'autre de durabletat, per aquestes .iii. significacions, Seyner, apersebem que en anima d'ome a .iii. | proprietatz significades per los .iii. significatz, les quals .iii. proprietatz donen .i. significat a eser totes .iii. .i. eser entallectual, so es .i<sup>a</sup>. sustancia speritual. [14] Con hom aperceb, Seyner, en anima que la sustancia de la anima es gran, .i<sup>a</sup>. causa aperceb; e con hom aperceb, Seyner, que la sustancia de la anima es viva en tot aytant con es gran, altra causa aperceb; e con hom aperceb que la sustancia a concordansa en natura de durar, altra causa aperceb. E d'aquestes .iii. significacions que home aperseb en la sustancia de la anima, enten hom la sustancia eser en .iii. causes, les quals .iii. causes son tan solament .i<sup>a</sup>. sustancia. E so per que son .i<sup>a</sup>. sustancia es, Seyner, per so cor tota la granea per la qual la sustancia es causa gran es viva; e tota la vida per la qual la sustancia es viva es gran per tota la granea de la sustancia; e tota la conveniencia per la qual la sustancia es durable es concordansa ixent de la causa per la qual la sustancia es gran e de la causa per la qual la sustancia a volentat e saviesa. [15] Con l'enteniment, Seyner, del home es tan alt pujat que a apercebut entallectualment que .iii. causes son en la anima e puxes, per estes .iii. que a apercebudes, l'enteniment aperceb que totes .iii. son .i<sup>a</sup>. sustancia simpla; e con es pujada la conexensa del home tant amunt que aperceb que les .iii. causes son .i<sup>a</sup>. sustancia, puxes puja altre escaló e aperceb que totes .iii. les causes qui son .i<sup>a</sup>. sustancia son egals en vertut e en natura e en bonea. E con la anima a apercebut de si metixa tro al sobirá escaló que pot apercebre de si metixa, puxes ela puja al pus alt de si metixa; et enaxí con home aperceb la sua anima eser en .iii. cau|ses e les .iii. causes son .i<sup>a</sup>. sustancia, e totes les .iii. causes an egal vertut e egal bonea, enaxí la anima contenplant en la vostra sustancia divina aperceb en la natura de si metixa que la vostra natura divina es en .i<sup>a</sup>. sustancia .iii. personnes e en .iii. personnes .i<sup>a</sup>. sustancia, en la qual sustancia son les .iii. personnes egals en vertutz e en bonea e en gloria.

A174v

M7v

M8

<sup>76</sup> vida] uiua *AMo*. La lliçó de *BS* reuneix les dues branques de la tradició, sembla *difficilior* per poc evident i, per aquesta raó, la trobem preferible a la de *AMo*.

<sup>73</sup> d'aquela] aquella *B*    <sup>76</sup> vida] uiua *AMo*    <sup>82</sup> [13] Qº. al marge esquerre i una nota en llatí d'una altra mà ... de ... quam habet in virtute *A*    <sup>97</sup> la<sup>i</sup>] manca *B*    <sup>98</sup> [15] Qº. al marge esquerre *A*    <sup>99</sup> que<sup>2</sup>] manca *B*    <sup>101</sup> tant] afégeixen a *So*    <sup>102</sup> sustancia] afégeix e *S*    .iii. les] {2 1} *B*    <sup>105</sup> et] manca *B*    <sup>106</sup> egal] igualtat amb -tat expuntat i amb un deleàt amb llapis al marge dret *S*    <sup>108</sup> en] a la interlinia *A*

[16] A Seyner Deus, al qual van les mies amors, del qual venen mes lagremes e mos plors! Qui ben sabia, Seyner, apercebre ni entendre les entallectuitatz qui son en la sua anima metexa, per aqueles, qui fer-o vulia ni fer-o sabia, poria apercebre e entendre en la vostra divinal hesencia; cor per los significatz de la natura de la anima poria hom pujar sa conexensa a entendre e apercebre la vostra sustancia hunida de .iii. personnes. [17] Enaxí, Seyner, con apercebem que en anima d'ome a alcuna proprietat per la qual es major en vertut que·l cors no es en la sua vertut metexa, enaxí, Seyner, con afermam que la vostra sustancia es infenida en vertut e en si metexa, entenem e apercebem que en la vostra sustancia aja alcuna proprietat per la qual sia major que la granea del firmament qui es granea fenida. Et enaxí, Seyner, con apercebem que en la anima d'ome a alcuna proprietat per la qual a volentat e saviesa, enaxí apersebem que en la vostra sustancia a alcuna proprietat per la qual a saviesa e volentat e conexensa. Et enaxí con apercebem que en anima a alcuna proprietat per la qual es durable e incorrompable, enaxí apercebem que en vos a alcuna proprietat per la qual sotz eternal e durable. [18] Con l'enteniment humanal, Seyner, a entesa en vostra sustancia trenitat de personnes e unitat en sustancia, adones pot apercebre en la vostra sustancia jeneració e | processió per los significatz qui son en anima humana. Cor enaxí con la proprietat per la qual anima d'ome es menbrant engendra la proprietat per la qual home es entenent, et enaxí con la proprietat per la qual anima d'ome es menbrant e la proprietat per la qual home es entenent donen iximent a la volentat, enaxí, e molt mils encara senes tota comparació, es la persona del Fil generada del Pare, e la persona del Sant Esperit es ixent del Pare e del Fil. Mas cor paraula no pot a tant bastar con enteniment, per aysó defayl paraula, qui es causa sensual e no pot tan be significar ni prononciar con enteniment, qui es causa entallectual pot apercebre ni entendre.

| [19] Celestial Seynor ple de humilitat e de dousor e de plaer! Con sia propria causa e natural a la persona del Pare que sa granea sia infenida, e que sa vida sia gran infenidament, e que sa eternitat sia sens comensament e senes fi, per tot aysó no roman que la persona del Pare no sia significada e demostrada a l'enteniment humanal per la granea infenida, segons lo qual significat e demostració no es significada en aquela manera la persona del Fil ni la persona del Sant Esperit, enans son significades en altra manera per la granea infenida. On con la granea infenida significa en vostra substancia en .i<sup>a</sup>. manera lo Pare e en altra lo Fil e en altra lo Sant Esperit, per aysó es apercebut, Seyner, que en la vostra substancia a .iii. personnes, significada cascuna en sa proprietat metexa. [20] En so, Seyner, que la vida qui es en vostra sustancia infenida e eternal dona .i<sup>a</sup>. significació e .i<sup>a</sup>. demostració en la persona del Fil e altra en la persona del Pare e altra en la persona del Sant Esperit, per aysó, Seyner, aperceb hom que en vostra substancia es .i<sup>a</sup> causa lo Fil, altra lo Pare, altra lo Sant Esperit, jassi'ay|só que la vida do significació e demostració de cascunes les personnes eser .i<sup>a</sup>. vida infenida eternal en .i<sup>a</sup>. substancia infenida eternal. Cor enaxí, Seyner, con la .i. significat no

S106

B196<sup>v</sup> M8<sup>v</sup>

A175

M9

112/114 Qui – hesencia] subratllat A 115 de la anima] subratllat S 116 hunida de] en S (posset trinitatem in te percipere et intelligere L<sup>5</sup>) personnes] afegeix mas aso prouam a auant per raons necessaries subratllat S 117/118 que·l – virtut] manca per salt de lectura amb una crida al marge dret S 121 Et] manca B 126 en] la B 127 en] in B 132 enaxí] Eenaxí S del] de B 134 bastar] abastar S 138 siaj esa S 139 fi] afegeix e S 143/144 On – infenida] manca per salt de lectura amb una crida al marge esquerre S 144 significa] significada S 148 e] et abreujat seguit de e B 150 causa] proprietat S (persona L<sup>5</sup>) 151 demonstració] demonstra B cascunes] cascuna de So 152 en – eternal] manca amb una crida al marge esquerre S

es l'autre, enaxí, Seyner, es demostrat que la .i<sup>a</sup>. persona no es l'autra. [21] En la persona del Sant Esperit entenem, Seyner, granesa e vida e durabletat infenida e eternal; mas la persona del Sant Esperit, Seyner, es significada e demostrada per eternitat en .i<sup>a</sup>. manera e en altra per infenitat de granea e en altra per infenida e per eternal saviesa. On per so cor los significatz ni les demostracions no son feytes al enteniment del home en .i<sup>a</sup>. manera, ans o son feytes en .iii. maneres, per aysó, Seyner, es apercebut que vostra sustancia es en .iii. personnes, les quals son .i<sup>a</sup>. sustancia.

[22] O vos, Seyner Deus, en lo qual es tot nostre tresor e tota nostra esperansa! Molt home, Seyner, es enganat e·s cuida que la vostra sancta trenitat no la pusca hom apersebre en est mon per raons necessaries ni per demostracions silogismes. On per so cor els no poden entendre vostra trenitat per raons sensuials naturals, per aysó afermen que la vostra trenitat no·s pusca entendre sinó per fe. On si els sabien mudar lur enteniment de les causes sensuials a les entallectuals e de les unes entallectuals ad altres entallectuals, els porien, Seyner, apersebre e entendre per raons necessaries significades e demostrades a enteniment humanal que la vostra sustancia divina es en trenitat de personnes. [23] Con home, Seyner, a son enteniment enpatxat per les causes sensuials e vol aver conexensa de les causes entallectuals, ja aqueles no poria apersebre ni conixer tro que desenpatx e desenbarc son enteniment de les causes sensuials e puxes que l pug en alt a les causes | entallectuals. On qui en esta manera, Seyner, desenbarga son enteniment, adoncs porá aver conexensa per veres raons silogizans, demostrans, significans, per les quals ve l'enteniment d'ome a vera conexensa de la vostra trenitat. [24] So a que no pot, Seyner, bastar enteniment d'ome a entendre per raons necessaries es, Seyner, a percebre la vostra hesencia que es en si metixa. On, aysó no es, Seyner, necessaria a home a saber ni a conixer, ni no es maravela si no pot home apersebre vostra hesencia que es en si metixa, cor la hesencia de anima d'ome no pot nul home apersebre qual causa es en si metixa. Mas enaxí con home aperseb per raons entallectuals necessaries que en la sustancia d'anima a vida e sobject en lo qual es vida, e a concordament de natura entre lo sobject e la vida, e neguna d'estes .iii. causes no es l'autra e totes .iii. son l'esser de la sustancia, enaxí, Seyner, aperceb hom per gracia vostra, pus o vula apersebre per significatz entallectuals, que en la vostra gloriosa sustancia a trenitat de personnes e unitat de sustancia.

[25] Seynor amat, Seynor honrat, Seynor obeyt per totz los pobles! Enaxí, Seyner, con al foc no es natural causa refredament ni a l'aygua escalfament, enaxí, Seyner, a l'enteniment humanal no li es natural causa entendre ni apersebre qual causa sia la vostra sustancia en si metixa; cor aquela | causa, qual causa ela sia, no pot caber en enteniment d'ome a eser apercebuda en el; cor enteniment defayl quant a si metex e defayl en significatz sensuials e entallectuals a l'enteniment, per los quals no pot apersebre la vostra sustancia qual causa sia en si metixa. On jassi'aysó que l'enteniment d'ome no pusca bastar ad apersebre la vostra sustancia qual causa sia en si metixa, asmeyns basta | ad aytant que aper-

M9v

B197

M10

**153** persona] pt amb barra d'abreviatura a la part inferior, pàssim en tot el volum **B**    **154** durabletat] durabilitat **B**    **156** eternitat] amb -n- raspada després de la primera e- i -r- a la interlínia **A**    **155** manca **B**    **161** [22] Qº. al marge esquerre **AS**    **162** es] manca **B**    **163/165** en – aysó] subratllat **S**    **165** sinó per fe] manca amb una crida i una manicula al marge esquerre **S** (manca **L<sup>3</sup>**)    **167/169** els – vostra] subratllat **S**    **171** poria] pora **BS**    **175** les] los **AB**    [24] Nota al marge dret amb una manicula **A**    **176/177** per – es<sup>2</sup>] subratllat **S**    **181** d'anima] dome **S**    **191** en<sup>1</sup>] a la interlínia d'una altra mà **S**    **192** significatz] precedit per los **S**    **194** apersebre] afageixen per (ratllat **S**) **ABS**, afageix que expuntat **M**    **195** ad] manca **B**

ceb la vostra sustancia eser en trenitat e en .i<sup>a</sup>. unitat, lo qual apercebiment a perso con li·n son donatz significatz entallectualment. [26] Enaxí, Seyner, con entendiment d'ome es abastant a apersebre que lo mon | a creador e es abastant a apercebre que es altre segle en eser, e a tot aysó, Seyner, a apercebre basta l'entendiment d'ome per raó dels significatz e de les raons necessaries qui aysó li signifiquen, enaxí, Seyner, es l'entendiment d'ome abastant ad apercebre en la vostra hesencia trenitat de personnes per raó dels significatz que li son demostratz ab raons necessaries. [27] En so, Seyner, que ls homens nescis innorans vostra santa trenitat no saben resebre los significatz demostratz entallectualment, e per so con segexen los significatz sensuals, no poden, Seyner, apersebre en lur entendiment la trenitat de personnes qui es en la vostra sustancia. On, aysó, Seyner, no esdevé per defaliment de vertut qui sia en lur entendiment potencial, cor en lur entendiment es l'apercebiment potencialment, lo qual apercebiment venria en actu si avia estrument ab que vengés de potencia en actu; mas cor l'entendiment no reseb los significatz qui demostren la vostra trenitat, per aysó l'apercebiment no ve de potencia en actu.

[28] Virtuós Seynor, en lo qual a compliment de tota vertut! En les qualitatz hesencials e en les vertutz qui son en vos, Seyner, les quals son a nosaltres causes entallectuals, en aqueles, Seyner, apercebem nosaltres les vostres obres; cor segons que a nostre entendiment es significada la vostra infenitat e la vostra eternitat e la vostra forsa e la vostra saviesa e les altres vertutz, segons aquels significatz, Seyner, aperceb la nostra anima quals son les vostres obres; cor les vostres obres covenen, Seyner, eser segons los significatz | que donen de les vostres vertutz e de les vostres qualitatz. [29] Con la vostra gran bonea e l vostre gran acabament, Seyner Deus, significa a la nostra entalligencia quals covenen eser les vostres obres segons esguart e relació de vostra bonea e de vostre acabament, adoncs la nostra entalligencia aperceb e enten entallectualment totz los .xiii. articles de la sancta fe crestiana. Cor afermació que vos siatz, Seyner, tot bo e tot acabat en vertutz es a la anima del fesel crestí significant que totz los .xiii. articles son segons veritat; cor si els no eren vers, seria demostrat entallectualment que vos no sotz acabat en bonea ni en vertutz en la vostra hesencia ni en les vostres obres. [30] Qui los .xiii. articles, Seyner, vol apercebre per significatz e per demostracions necessaries, liga, Seyner, en est *Libre de contenplació*; cor per diverces locs atrobará e apercebrá totz los .xiii. articles eser verament en veritat ab que sapia apercebre ab les causes sensuals les entallectuals, e ab les unes causes entallectuals sapia apercebre altres causes entallectuals, e que la sua entenció sia en honrar e loar e amar e servir son gloriós Deus.

A175v

M10v

---

[197 donatz] donas B 199 que] afegeix no B 204 significatz demostratz] significans demostrans B 205 sensuals] afegeix e B 212 [28] u llettra d'espera al marge A 212/213 qualitatz – vertutz] essencials uertuts S (In essentialibus uirtutibus L<sup>j</sup>) 213 en<sup>1</sup>] manca B 218/219 vertutz – qualitatz] uertuts S (uirtutes L<sup>j</sup>) 219 [29] Nota prius ... articuli fidey ... possunt precip... necessario inferentem al marge esquerre A 225 vers] vers B 226 en la] precedit per ni B 227 [30] amb el calderó interpolat S 227/229 Seyner – per] subratllat S 228 per] manca B 232 e<sup>1</sup>] afegeix en S

**CLXXI.** Con hom aperceb e enten lo cors de natura e les obres de natura

**D**eus amorós, a vos, Seyner, sia donada gloria e lausor e a vos sien feytes reverencies e honors! Cor con vos, Seyner, ajatz creades les creatures e natura sia creatura, cové-se de necessaria, Seyner, que natura sia termenada e fenida, cor tota creatura cové eser | termenada e fenida. On qui vol apercebre les obres de natura, cové de necessitat que aja conexensa dels termens dintre los quals s'esten lo cors de natura, cor part aquels termens no s'estenen les obres de natura. [2] Con | totes creatures, Seyner, se departesquen en .ii<sup>es</sup>. maneres, les quals son creatures sensuials e creatures entallectuals, per aysó, Seyner, natura se departex en .ii. partz: natura sensual e natura entallectual. On qui vol apersebre quals son les obres de natura, cové-se que aja conexensa qual causa sia natura sensual ni qual causa sia natura entallectual; e auda conexensa d'amdues estes natures, cové-se, Seyner, que home enserc les obres sensuials de natura dintre los termens de natura sensual e les obres de natura entallectual dintre los termens de natura entallectual. [3] En natura sensual e en natura entallectual a, Seyner, proprietatz e diversitat e contrarietat e concordances e de altres qualitat. On qui vol apercebre lo cors natural per lo qual obra natura, cové que aja conexensa de los accidens qui caen en les causes substancials; cor si no avia conexensa quals causes son accidentals ni quals causes son substancials, ni si no conexia les diversitat qui son en los accidens e les diversitat qui son en les substancies, ja no poria apercebre los ateynimens per los quals son apercebudes les obres de natura.

[4] Obeyt Seynor per totz los pobles! Honrat Seynor per totz los angels! Qui vol ensercar, Seyner, la natura de la poma ni so que natura fa en ela, en la poma metixa o enserc; cor mils porá atrobar e apercebre la natura de la poma en la poma metixa que no faria si la natura de la poma ensercava en la pera ni en lo cododyn. E si la natura de la poma vol, Seyner, ensercar en la pera, pus leujera-

S106v

M11

B197v

---

2 Seyner] afegeix deus B 4 creatura] creada B 7 s'estenen] sesten B, sostenen S 12 e] afegeixen a ABM, afegeix i ratlla ha S 13 estes] aquestes So 19 avia] auien S son<sup>1</sup>] manca S 23 Obeyt] manca la O- B 24 Seyner] seynr S 25 mils] afegeix o B

ment la porá | apercebre en lo perer que en la olivera ni en lo garover, cor pus prop es en natura pera o codoyn | ab poma, que no es poma ab oliva ni ab 30 garova. [5] Qui vol apercebre, Seyner, qual causa es natura humana, pus leujerament o porá apercebre en home que no fará en los vejetables ni en les besties; cor tota natura de home es termenada en home e tota natura d'ome no es en los vejetables ni en los animals inracionals. E aysó es, Seyner, per so cor en home a natura racionable la qual no es en los vejetables ni en los animals inracionals. [6] Qui vol ensercar, Seyner, natura d'ome fora especia humana, enans la atrobará e l'apercebrá en los animals inracionals que en los vejetables, cor mes s'acosta especia d'ome en natura ab les espècies dels animals inracionals que no fa ab les espècies dels vejetables; et encara s'acosta en natura especia d'ome mes ad alcunes espècies dels animals que ad altres, axí con bogia o ors o veyl marí, qui son 40 pus senblans en figura a home que cavayl ni sardina. E aysó metex es en les espècies dels vejetables, cor pus senblant es home en figura ab mandragola que ab romagera.

[7] A Seynor, en lo qual es tota nostra esperansa e tota nostra consolació! Qui vol ensercar ni apersebre qual causa sia natura de anima racional, en la natura de la sua anima metixa o enserc; cor mils o porá atrobar en ela metixa que fora los termens de la anima. E si tant es que hom vula ensercar natura de anima fora sos termens, enserc-la en los angels e no la enserc en lo cors humanal, cor pus prop es en natura anima d'ome a natura angelical que a natura corporal. [8] Qui vol apercebre, Seyner, qual causa sia la natura dels angels, en els metexs la porá enans apercebre si en els la enserca que no fará si la enserca en si metexs, cor home es compost de .ii<sup>es</sup>. natures e | angel no es mas tan solament de .i<sup>a</sup>. natura simpla. E si vol ensercar, Seyner, la natura del angel fora los termens de natura angelical, enans la porá apercebre si la enserca en natura de anima que no si la enserca en natura de cors, cor cors ab natura d'angel no·s cové, fa-o natura d'anima. E si la vol ensercar en la anima d'ome, enans la y porá apercebre que en la vostra natura, cor anima d'ome e angel se senblen e's convenen en so que son creatures e que son ajustades de forma e de materia speritual e an comensament, e lur substancia e lur vertut es termenada e mudant de .i. loc en altre; et en la vostra natura neguna d'estes causes no cau ni per si ni per altre. [9] Qui vol apercebre, Seyner, ni ensercar la vostra divinal natura, en la vostra sustancia divina la porá mils apercebre que en les creatures, cor la causa mils se demostra per sa natura metixa que per altra. E qui vostra gloriosa natura, Seyner, vol ensercar e apercebre per altra natura, mils la porá apersebre per creatura avent natura entallectual que per creatura avent natura sensual, cor pus luyn es la vostra natura de natura sensual que no es de creatura avent natura entallectual.

[10] O vos, Seyner, en lo qual prenen exempli e ordenament totz los pobles! Hom pot, Seyner, entendre e apersebre segons cors de natura potencialment que en lo gra del forment es la espiga del forment en quant potencia; mas qui en lo

A176  
M11<sup>v</sup>

M12

<sup>29</sup> poma<sup>1]</sup> afegeix i expunta que no es poma *S*    <sup>31</sup> fará] faria *B*    <sup>33</sup> inracionals] amb in- a la interlínia *M*    <sup>34</sup> racionable *BS*    <sup>41</sup> home] precedit per a *M*    <sup>42</sup> ab] a *B*    <sup>44</sup> ensercar] afegeixen senyer *BS*    <sup>47</sup> humanal] huma pàssim *BSo*    <sup>49</sup> causal] cosa en sèpia a l'intercolumni *S*    els] amb la -s a la interlínia *S*    <sup>50</sup> ensercar] amb la -r- interlineada *M* si metexs] si metex *BSo*, ells matexs amb barra dalt de -xs *M*    <sup>54</sup> cové] afegeixen e (a la interlínia *M*) *BSMo*    <sup>55</sup> la<sup>2</sup>] manca *B*    y] manca *B*    <sup>56</sup> cor] amb una manícula al marge esquerre *A*    <sup>57</sup> material] manera *B*    <sup>60</sup> ni ensercar] manca *B*    natura] afegeix e *S*    <sup>63</sup> porá] afegeix atrobar expuntuat *S*    <sup>64/65</sup> cor - sensual] manca per salt de lectura *S*    <sup>65</sup> de<sup>1]</sup> afegeix creatura hauent al marge dret *M*    entallectual] amb una crida al marge dret *S*    <sup>67</sup> e] a la interlínia *S*

gra del forment volia apercebre espiga d'ordi, aquesta entalligencia aytal no·s  
 70 poria apercebre, Seyner, segons cors de natura, cor no es natural causa que en  
 gra de forment s'engenre espiga d'ordi. E per aysó, Seyner, qui vol entendre que  
 en gra de forment aja espiga d'ordi no pot entendre segons natura, ans o a | a  
 entendre segons obra de miracle. [11] De home mascle e de fembra pot hom ent-  
 75 endre, Seyner, que pot eser engenrat infant segons cors de natura e aysó per  
 so, Seyner, cor en la materia del home e de la fembra es potència natural a la  
 materia con sia generant alcú infant o mascle o fembra; mas con en la materia de  
 la fembra sens la materia del home no està potencialment engenrament de alcú  
 infantó, per aysó fembra no pot | engenrar sens acostament d'ome. On, entendre,  
 80 Seyner, que verge pusca enfantar infant estant verge no·s pot entendre ni aperce-  
 bre, Seyner, segons obra de natura, enans o fa, Seyner, segons obra de miracle.  
 [12] On enaxí con les generacions, Seyner, aperceb hom dintre lo cors de natura,  
 enaxí aperceb home moltes de causes fora los termens de natura; cor enaxí con  
 se pot fer segons natura que en gra de forment pusca esdevenir espiga de for-  
 85 ment, enaxí fora los termens de natura a pugut eser engenrat e nat infant de  
 donzela verge ans del part e aprés del part.

M12v

B198

[13] Sentificat Seynor, del qual reseben gloria e benedicció los sans de para-  
 dis! Qui vol apercebre, Seyner, per obra de natura los empaltamens que hom fa  
 en los vejetables, adoncs porá apercebre que perera e codoynar se poden empeltar  
 90 en pomer; mas qui volia empeltar perer e codoynar en olivera o en datiler, adoncs  
 covenria que si entenia aquela empeltació, que la entesés segons obra feyta fora lo  
 cors de | natura, per so cor no es causa natural que perer ni codoynar se pusquen  
 pendre en oliver ni en datiler. [14] De cavayl e de somera, Seyner, pot hom ent-  
 95 endre segons cors de natura que·s pot consebre | mul, mas no pot hom, Seyner,  
 entendre segons cors natural que de caval ni de somera se pusca consebre laó;  
 on entendre que laó se conseba en cavayl e en somera no s'enten segons obra nat-  
 100 ural, enans o fa, Seyner, segons obra de miracle, qui es obra feyta fora los ter-  
 mens de natura. [15] No pot hom entendre, Seyner, segons cors de natura que  
 home pusca volar per l'aer ni que home pusca anar sobre aigua, cor totes estes  
 causes, Seyner, son fora obra de natura; on qui vol entendre, Seyner, que home  
 105 pusca anar sobre mar e pusca volar per l'aer, cové que o entena en los poders  
 qui son sobre les forces e les proprietatz de natura.

A176v

M13

[16] Benahuyrat Seynor sobre totz honramens, graciós sobre totes gracies! Con  
 natura aja son cors, Seyner, en .ii<sup>es</sup>. maneres, les quals son cors sensual e cors  
 105 entallectual, qui vol ensercar, Seyner, ni apercebre lo cors de natura sensual, cové,  
 Seyner, que l'enserc dintre los termens de natura sensual; e qui vol apercebre lo  
 cors de natura entallectual, cové-se que l'enserc dintre los termens de natura ental-  
 lectual. [17] Mas cor los homens, Seyner, moltes de vegades enserquen e cuyden  
 entendre segons cors sensual la obra qui va segons cors entallectual e la obra qui  
 110 va segons cors sensual cuyden entendre segons cors entallectual, per aysó, Seyner,  
 son los homens enganatz e decebutz en les obres de natura. [18] Enaxí, Seyner, con  
 es causa impossibol segons cors de natura que home pusca atrobar en lo foc la

---

70 poria] para B 71 espiga] espida A 73 e] o B 74 Seyner] afgeix e de subratllat i amb un deleà-  
 tur amb llapis al marge dret S 75 natural] natura AM 76 o<sup>d</sup>] manca B 78 entendre] estendre expuntuat i  
 esmenat afégint entendre darrere el següent seyner S 79/80 ni apercebre] manca amb una crida al marge dret S  
 81 On] Con M hom] manca B 83 natura] precedir per curs de B 85 verge] manca amb una crida al  
 marge dret S 88 e] o B 89 e] o BSMo 90 entesés] enteseses B 98 estes] aquestes So 99 Seyner,  
 son] {2 1} S son] manca A 100 per] sobre B

natura qui es atrobada en l'aygua, enaxí, Seyner, es impossibol causa que home  
 pusca atrobar ni entendre la natura sensual en la naſtura entallectual ni la natura  
 entallectual en la natura sensual; on | enaxí, Seyner, con seria fol l'ome qui en lo  
 115 foc cuydava refredar o en l'aygua fresa cremar, enaxí, Seyner, es foyl qui la obra  
 de natura sensual cuya atrobar en la obra de natura entallectual e la obra de  
 natura entallectual en la obra de natura sensual.

[19] Rey dels reys, seynor del seynors! Segons cors natural aperceb home,  
 Seyner, que naturalment es en los elemens lo gra del forment potencialment, et  
 120 en lo forment es lo pa potencialment, e en lo pa es la sanc potencialment, et en  
 la sanc es la carn potencialment; on, tot aysó s'enten, Seyner, que's pot fer  
 segons cors de natura. [20] On si home entenia, Seyner, segons cors de natura,  
 que potencia privás en materia e que no fos nula causa en materia potencialment  
 125 sinó actualment, no poria hom, Seyner, apercebre segons cors de natura que de la  
 materia se pogesssen engenrar les formes qui son privades en ela actualment, les  
 quals s'engenren en materia per raó de la potencia segons la qual son en la mate-  
 ria. [21] Qui volia entendre, Seyner, segons natura que los individuus compostz  
 de materia e forma sien en potencia adones con son compostz e son vengutz en  
 130 actu, adoncs erraria, Seyner, son enteniment e son apercebiment per so cor volria  
 apercebre segons natura so qui no es segons cors de natura ni dintre los termens  
 de natura.

[22] A Jesuchrist Seyner, qui per via de martire vencés e sobrás lo demoni!  
 Tant son, Seyner, grans e moltz los secretz de natura que no poden caber totz en  
 135 conexensa d'ome; cor l'apercebiment humanal no basta a entendre ni a saber  
 totes les obres de natura, cor molt major es la possibilitat que natura a en obrar  
 segons son cors que no es la possibilitat que la anima d'ome a a entendre la obra  
 de naſtura. [23] Cor no es, Seyner, | nul home qui pogés apercebre ni saber tota  
 la proprietat ni la conveniencia que la caramida e la agula an en natura con la  
 140 agula se gir en la dressera de la tremuntana per lo tocament que fa en la carami-  
 da. On per so, Seyner, cor tota la natura no pot la anima del home apercebre en  
 .i. causa tan solament, per aysó es demostrat, Seyner, que la natura a en si  
 metixa moltz secretz, los quals no pot apercebre en lur totalitat apercebiment  
 humanal. [24] On si enteniment d'ome, Seyner, no pot apercebre tot so qui es  
 145 segons cors de natura dintre los termens de natura, doncs con bastará, Seyner, la  
 conexensa d'ome ad apercebre tot so qui es fora los termens de natura? E majer-  
 ment con o enserca dintre los termens de natura, dintre los quals termens no son  
 termenades aqueles causes qui no son segons cors de natura.

[25] Singular Seynor, al qual demana la mia anima gracies de dons e de per-  
 150 dongs! Enaxí con l'ome anant no poria, Seyner, anar si amdós sos peus tenia tota  
 ora en la terra, enaxí, Seyner, anima d'ome no pot apercebre natura per ela  
 metixa; enans enaxí, Seyner, con al home qui vol anar cové posar la .i. peu en  
 la terra e puxes levar l'autre e mudar ad avant, enaxí, Seyner, qui vol apercebre les  
 obres de natura segons veritat cové que la sua conexensa conega en .i. temps  
 les causes qui van segons cors de natura e en altre temps que aja conexensa de

S107  
M13v

M14 B198v

114 en<sup>1</sup>] a S 116 e] en B 119 forment] fortment B 123 e que – en materia] a la interlínia A 127  
 compostz] afegeix seguons expuntuat S 128 e<sup>1</sup>] afegeix de S 135 obrar] sobrar amb la s- expuntuada S  
 136 d'ome] del home B 138 con] cor S 147 son] con S 149 amdós] resultat de l'esmena de amdues M  
 tenia] no tenia B 151 cové] afegeix a S 152 levar l'autre e mudar] mudar l'altre e leuar B 154 altre]  
 l'altre B

155 les causes qui son sobre cors de natura. [26] Cor enaxí, Seyner, con l'ome anant per la via posa la .i. peu per tal que | l'autre pusca levar e mudar ad avant, enaxí, Seyner, qui vol apercebre so qui es segons natura cové que pos son enteniment en so qui es sobre natura; e qui vol apercebre so qui es fora natura cové que pos son enteniment en so | qui es segons obra de natura. Cor so qui es segons cors de natura es apercebuit per so qui es fora de natura e so qui es fora de natura aperceb hom per so qui es segons cors de natura, cor la .i. es occasió a l'autre con sia apercebuit la .i. per l'autre. [27] Enaxí, Seyner, con home mudant sos peus de .i. loc en altre enanta son viatje, enaxí, Seyner, con home muda son enteniment de obra de natura a asó qui no·s fa per natura e d'aysó qui no·s fa segons natura a aysó qui·s fa segons natura, pervé hom a certa conexensa de so que vol apercebre ni conixer. Mas, enaxí con l'ome no poria anar a peu si tota ora tenia sos peus en .i. loc en la terra, enaxí, Seyner, enteniment d'ome no poria aver abundantament de saviesa ni de conexensa si tota ora estava e ensercava e cogitava e ymajenava tan solament en les obres qui son segons cors de natura.

160     [28] Seynor simple sens nula composició e sens nul comensament! Con home, Seyner, sia compost e sia naturat segons cors de natura, per aysó, Seyner, es a home pus leujera causa ad apercebre les causes qui van segons cors natural que no son les causes qui·s fan fora cors de natura; et aysó esdevé, Seyner, per so cor a home es pus manifest so qui es pus prop a sa natura que les causes qui li son pus luyn en natura. [29] Enaxí, Seyner, con la causa que hom serca e demana no pot hom atrobar en altre loc sinó en aquels locs on ela es, enaxí, Seyner, qui enserca ni demana natura no la pot hom entendre ni atrobar sinó en los termens on ela está e on ela es. On qui innora alcuna causa de natura sensual o entallectual, si la vol apercebre ni saber, cové que la enserc dintre los termens en los quals la causa que | enserca de natura es termenada e demostrada. [30] Enaxí, Seyner, con a home es senblant que moltes causes esdevenen ad aventura les quals son segons occasió, mas a home es senblant que sien esdevengudes ad aventura per so con a innorancia de les occasions per les quals esdevenen; enaxí, Seyner, moltz homens innoren e mey়nsconexen lo cors de natura en moltes causes per so cor innoren les occasions de natura e no enserquen aqueles segons la manera per la qual son possibols a eser enteses e atrobades en los termens dintre los quals les a termenades lur Seynor Deu.

A177

M14v

M15

---

163 enanta] anant a *B*    165 certa] cerca (certa o) *S*, cercha *M*    177 atrobar] atrobar *A*    182 esdeven-gudes] esdeuenguts *M*    183 con] cor *S*    184 Seyner] afégeix com *subratllat S*    185 aquelles] aquella *B*

**CLXXII.** Con hom aperceb e enten quals son aqueles causes qui no van segons cors de natura e qui son fora los termens de natura

**O** Deus vertuós, acabat en lausors e en gloria e en honramens! Enaxí, Seyner, con es a home possibol causa apercebre lo cors de natura en les creatures ab les .iiii. occasions, les quals son lo faedor e la materia e la forma e la causa final, enaxí, Seyner, es a home possibol causa que aperceba e entena per .iiii. causes quals son les causes qui no van segons cors de natura, les quals .iiii. causes, Seyner, son poder e saviesa e volentat e acabament. [2] Cor enaxí, Seyner, con les .iiii. occasions son en general demostració per la qual hom enserca les causes naturals dintre los termens on son termenades, enaxí Seyner, en | general les .iiii. causes son significatz e demostramens a home per los quals pot esser sertificat de les causes qui van segons altra manera per la qual no van les causes naturals. [3] On con aquesta causa, Seyner, sia enaxí ordonada que hom pusca apercebre so qui es fora natura ab les .iiii. causes damunt dites, lo vostre servidor e·l vostre sotzmés, | Seyner, confiant en la vostra ajuda, a gloria e a reverencia e a honor del vostre nom, s'esforsa aytant con pot de apercebre so qui es fora natura ab los significatz que pren del vostre maravelós poder e de la vostra vertadera saviesa e de la vostra beneyta volentat e del vostre gloriós acabament.

[4] Suau Seynor ple de dousor e de plaer! Pus que·l vostre servidor se vol aventurar a ensercar e a saber les causes qui son fora natura e qui no van per cors natural, cove·se, Seyner, de necessaria que el mova sa pensa e sa ymajenació e son enteniment e sa cogitació e sa memoria e sa volentat de les causes naturals, e que tractem ab les vertutz e ab los seyns de la anima en les causes qui son fora los termens de natura. [5] Cor, Seyner, si eu no removia los seyns e

B199

M15<sup>v</sup>

---

1 son aqueles causes] {3 1 2} B no] amb llapis al marge dret S 3 [1] Faedor. Materia. Forma. Causa final al marge dret en forma de llista de la mà segona, i més avall poder sauesa voluntat Acabament d'una altra mà A 9 en] manca B 11 significatz e] significades a B 24 tractem] tracten BS, tracte M 25 removia resultat de l'esmena de romanía al marge dret amb un deleàtut, tot amb llapis S

les vertutz de ma anima de les causes sensuals naturals e que les pujás en les causes entallectuals no naturals, ja no poria la mia anima ensercar les causes qui son fora los termens de natura; cor les causes sensuals naturals enbargen, Seyner, la anima del home a ensercar les causes fora los termens de natura. Enperò, Seyner, enaxí con la anima es enbargada per les causes sensuals en .i<sup>a</sup>. manera, enaxí es endressada per eles en altra manera. [6] En so, Seyner, que les causes qui son fora los termens de natura creada son moltes e diverses e son | molt en gran greujesa de eser apercebudes e enteses, e con lo vostre servidor, Seyner, sia home molt paubre de saviesa, per aysó, Seyner, no prepausa en est capitol que enserc sinó en .viii. causes tan solament, les quals son, Seyner, creació, resurecció, trenitat, unitat, jeneració, processió, encarnació, sacrifici. | On enaxí, Seyner, con aquestes .viii. causes poden eser apercebudes e enteses, enaxí, Seyner, per senblant manera poden eser apercebudes totes les altres qui sien fora los termens de natura.

A17<sup>v</sup>

[7] O vos, Seyner Deus, | qui ab lagremes e plors e ab escampament de sanc preciosa avetz recreada la especia humana! Qui vol apercebre, Seyner, en qual manera pot eser creada creatura de non re, cové-se, Seyner, que hom mut son enteniment de les causes qui·s fan segons cors de natura, les .i<sup>es</sup>. de les altres privans d'alcunes formes per tal que prenen altres formes; cor crear re de non re, la causa creada resebent forma e materia, no priva en sa creació de altra forma ni de altra materia, per so cor privació no es causa avent forma ni materia. [8] On con l'enteniment del home es pervengut ad aysó que en .i<sup>a</sup>. manera enten creació e en altra fer .i<sup>a</sup>. causa d'altra, adoncs, Seyner, pot pervenir sa entalligència ad apercebre que enaxí con per les .iiii. occasions naturals se pot engenrar .i<sup>a</sup>. causa d'autra privant .i<sup>a</sup>. forma e prenent altra forma, enaxí, Seyner, pot entendre e apercebre enteniment d'ome que per acabat poder e acabada saviesa e per acabada volentat pot eser creada creatura de non re resebent forma e materia novel·lament esdevinent en eser per l'acabament qui es en aquel qui a poder e saviesa e volentat con creatura esdevenga en eser per gracia d'acabat poder e d'acabada saviesa e d'acabada volentat. [9] Con l'enteniment es pervengut a aysó, Seyner, que aperceb e enten que qui a acabat poder e acabada saviesa e acabada volentat, que pot crear re de non re, e con en est *Libre de contenplació* sia provat manifestament que vos, Seyner, avetz acabat poder e acabada saviesa e acabada volentat, adoncs, Seyner, l'enteniment del home pot apercebre que creatura pusca eser creada de non re. Cor acabat poder dona, Seyner, significació que pusca crear re de non re; e acabada saviesa, Seyner, significa que deja crear re de non re; e acabada volentat, Seyner, significa que vula | e que am crear re de non re. E aquest significat es demostrat, Seyner, en l'acabament de la substància qui es digna con en creatura sia coneugut l'acabament que la substància a en son poder e en sa saviesa e en son voler.

S107<sup>v</sup>

M16

[10] A Seynor, en lo qual contenen e vetlen dia e nit mes cogitacions e mes amors! Si vos, Seyner, no eretz poderós de crear re de non re, aurietz defaliment de poder, cor vostre poder no auria pogut crear re de non re; e si vos, Seyner, no sabietz crear re de non re, no seria vostra saviesa acabada; e si vostre voler

M16<sup>v</sup>

<sup>26</sup> ma anima] la anima mia So      <sup>31</sup> [6] Creacio Resurrectio trinitat vnitat generacio processio encarnacio Sacrifici al marge esquerre en forma de llista de la mateixa altra mà que fa la segona llista al § 1 A      que les causes] al marge dret amb llapis S      <sup>32</sup> creada] manca S      32/33 en - eser] subratllat S      <sup>33</sup> e<sup>2</sup>] manca B      <sup>34</sup> molt paubre] {2 1} B      <sup>38</sup> totes les] manca S      <sup>39</sup> plors] precedit per ab B      <sup>45</sup> per - material] manca per salt de lectura amb una crida al marge esquerre S      <sup>55</sup> que<sup>2</sup>] manca B      <sup>58</sup> que] afégeix i expunta uos auets S      <sup>60</sup> deja] sapia So (scias L<sup>3</sup>)      <sup>65</sup> dia - e mes] moltes cogitacions e amb una crida al marge esquerre S

no volia crear re de non re, no auria acabament. E si totz aquestz defalimens  
 70 eren en vos, Seyner, les causes d'aquest mon no serien creatures; e si no eren  
 creatures, covenria que los comensamens d'elles, los quals son materia e forma e  
 privació, fossen causes eternals. [11] E si eren eternals, no serietz vos acabat ni  
 les causes | no serien fenides. On con vos, Seyner, siatz acaba e les creatures  
 75 sien fenides e termenades, es significat a l'enteniment del home que les causes  
 sentides e enteses an creador, lo qual creador aperceb hom en les creatures aper-  
 cebent l'acabament de vostre poder e de vostra saviesa e de vostre voler e la  
 frevoltat e'l defaliment e la mesquinea de les creatures. [12] On, beneyt siatz vos,  
 80 Seyner Deus, cor molt pus leujerament aperceb home per lo vostre acabat poder  
 e per la vostra acabada saviesa e per la vostra acabada amor, que no fa per les  
 .iiii. causes naturals; cor lo vostre poder e'l vostre saber e'l vostre voler an aca-  
 bament sobre les .iiii. causes naturals e les .iiii. causes, Seyner, son dejús lo  
 85 vostre acabament. Mas cor les gens no ajen tant tractat con se troben les causes  
 qui son sobre natura con an tractat en ensercar per les .iiii. causes les obres de  
 natura, per aysó es estada tancada la porta a lur alpercebiment en les causes qui  
 son sobre natura, con no ensercaven ni obrien aquela porta ab l'acabament qui es  
 90 en vostre poder e vostra saviesa e vostre voler, per lo qual poden eser apercebu-  
 des totes causes.

B199v

[13] O vos, Seyner Deus, qui avetz enamorat lo vostre servidor ab la amor on  
 95 vos amatz lo vostre amador! Con la mia anima, Seyner, enserca segons cors de  
 natura si ja porá entendre ni apercebre que segons natura home pusca resucitar,  
 adones, Seyner, es demostrat a ma anima que natura no a poder de resucitar  
 home mort, mas be a poder de home viu mortificar e auciure. On adones, Seyner,  
 100 con la mia anima s'es fadigada en lo cors natural e no pot apercebre segons  
 natura resurrecció, adones cové que la mia anima enserc si porá entendre resurec-  
 ció fora lo cors de natura, lo qual ensercament fa, Seyner, en l'acabament qui es  
 en vostre poder e en la vostra saviesa e en la vostra volentat. | [14] Si vos,  
 105 Seyner, no eretz poderós de resucitar los mortz, doncs seria significat, Seyner,  
 que vos no avetz acabat poder; e si vos, Seyner, no resucitavetz los mortz, no  
 aurietz acabada saviesa, cor no serietz dreturer ni no aurietz ordenat con home  
 fos gasardonat de be o de mal; e si vos, Seyner, no amavetz e no volietz que  
 110 home mort resucitás, no aurietz acabat voler, cor no amarietz acabadamente home  
 ni acabadamente vos metex, en so que no aurietz ordenat con fos parays en lo  
 qual home agés conexensa infenidament de la vostra excellent bonesa. [15] Con  
 sia provat, Seyner, que vostre poder e vostra saviesa e vostra volentat an acaba-  
 ment e que en vos no a nul defaliment, es apercebut, Seyner, e entés que será  
 dia de resurrecció; cor si no u era, ja vos no serietz acabat en vostres obres. On,  
 aquesta | prova, Seyner, e aquest testimoni que nosaltres avem del dia de resurec-  
 ció, avem, Seyner, en lo vostre acabament, lo qual testimoni es, Seyner, pus ver-  
 tader e pus digne de eser cresegut que'l testimoni qui es demostrat segons cors  
 de natura, cor natura no es axí acabat sobject a demostrar veritat de sa obra con  
 es lo vostre acabament a demostrar veritat de vostra obra.

M17

A178

M17v

77 [12] Q<sup>r</sup>. i subratllat al marge dret A 83 en ensercar] e encercat B 86 e<sup>1</sup> ... e<sup>2</sup>] e en ... e en (en  
 afegits per la mà de les rúbriques M) SMo lo] la S 88/89 enamorat lo vostre servidor ... lo vostre amador]  
 enamorats los uostres seruidors ... los uostres amadors S 93 con] manca B s'es] es So 98 resucitavetz]  
 sabiets resuscitar So (Et nisi tu scires mortuos suscitare L<sup>s</sup>) 106 u] manca B On] afägeix en expuntuat S  
 107 de] afägeixen la BSo 110 natura<sup>2</sup>] precedit per en B obra] afägeix uostra expuntuat S

[16] A Seynor, en lo qual prenen acabament totz los meus desigz e totes les  
 115 mies amors! Con la mia anima, Seyner, tracta contenplant en la vostra trenitat e  
 en la vostra unitat, adoncs enten, Seyner, que la vostra trenitat e unitat no·s pot  
 apercebre segons cors de natura; cor en natura tot so que sia unit en ela de .ii<sup>es</sup>.  
 causes o de mes cové que sia compostament conjuncta e ajustada e cové que  
 temps caja en son ajustament. Mas de la vostra trenitat e unitat no·s pot aysó  
 entendre, cor enaxí es la vostra sustancia .i<sup>a</sup>. en .iii. personnes que no cau en ela  
 120 composició ni temps. On per aysó, Seyner, cové que hom entena fora lo cors de  
 natura creada vostra substancia eser en .iii. personnes e les .iii. personnes eser .i<sup>a</sup>.  
 substancia. [17] Enaxí, Seyner, con les .iiii. occasions son sobject per lo qual  
 125 hom enten e aperceb en lo cors natural les composicions e les conjuncions de  
 les quals esdevenen les unitatz e les singularitatz dels individuus, enaxí, Seyner,  
 e molt mils encara, es sobject l'acabament del vostre poder e de vostra saviesa e  
 de vostre voler a demostrar e a significar la unió e la trenitat qui es en la vostra  
 hesencia. Et enaxí, Seyner, con les .iiii. occasions demostren dintre los termens  
 130 de natura les conjuncions e les unitatz qui son feytes en los corses elementatz,  
 enaxí lo vostre acabament e lo vostre poder e la vostra saviesa e lo vostre voler  
 demostren fora los termens de natura la vostra sancta unitat e la | vostra vera  
 trenitat. [18] La manera segons la qual anima d'ome aperceb, Seyner, en la vostra  
 135 sustancia divina trenitat de *personis* e unitat de substancia, es, Seyner, segons los  
 significatz que donen lo | vostre poder e l vostre saber e l vostre voler. Cor l'aca-  
 bament de vostre poder dona .i. significat en la vostra substancia, lo qual no dona  
 en aquela manera la vostra saviesa ni la vostra volentat; e l'acabament de vostra  
 140 saviesa dona .i. significat en la vostra substancia, lo qual no dona en aquela mane-  
 ra lo vostre poder ni l vostre voler; e l'acabament de vostre voler dona .i. significat  
 en la vostra sustancia, lo qual no dona en aquela manera lo vostre poder ni la  
 vostra saviesa. On per so cor cascú a son propri significat, donen .iii. significatz,  
 145 los quals .iii. signifiquen .iii. personnes, les quals .iii. personnes signifiquen .i. acaba-  
 ment en substancia, la qual substancia significa .i. acabament en personnes.

[19] Singular Seynor, qui sotz comensament de mos comensamens e acaba-  
 ment de mos acabamens! Con la mia anima contempla, Seyner, en la generació e  
 150 en la processió qui es en la vostra divinal natura, adoncs, Seyner, cové que ente-  
 na aquela fora los termens de natura creada e que la entena segons la natura de  
 vostra divina hesencia increada. Cor generació e processió, Seyner, en natura crea-  
 da no pot eser sens temps e sens comensament e senes denantament e dereriamen-  
 t; mas la generació e la processió qui es, Seyner, en vostra natura no es en  
 155 temps ni cau en comensament ni en dereriament ni en nul componiment. [20] Lo  
 sobject, Seyner, d'on es significat que en la vostra divinal | natura sia generació  
 e processió es, Seyner, l'acabament qui es significat en lo vostre acabat poder e  
 en la vostra acabada saviesa e en lo vostre acabat voler; lo qual acabat poder ni  
 acabada saviesa ni acabada volentat no seria significat si no era en vostra divinal  
 natura generació e processió, la qual generació e processió es, Seyner, entallectu-  
 alment entés en nostra anima. [21] So per que es significat e demostrat, Seyner,  
 que en la vostra divinal natura a generació e processió, es per acabat poder e

M18

B200

S\*\*

M18v

<sup>114</sup> unitat<sup>i</sup>] repetit i ratllat S adoncs] manca So <sup>124</sup> del] de BSo <sup>125</sup> de] manca B <sup>130</sup> [18]  
 Nota de trinitate al marge dret amb una clau amb lòbuls fins al peu de la columna A <sup>131</sup> personis] personnes  
 BSMo <sup>136</sup> de] del BSo <sup>137</sup> lo<sup>i</sup>] la B <sup>140</sup> en<sup>i</sup>] e una B, en una So personnes] resultat de l'esmena  
 de persona amb -es amb llapis al marge dret S <sup>149</sup> d'on es] dona B divinal] s'interromp el text per pèrdua  
 de dos folis S

acabada saviesa e acabada volentat. Cor al vostre acbat poder se cové, Seyner, que sia infenit en granea e que sia generant del vostre poder saviesa infenida e que del vostre poder sia ixent, infenidament e eternal, amor perdurable, cor si axí no era, no seria acbat poder; e al acabament de vostra | saviesa, Seyner, se cové que reseba generació a eser infenida saviesa e que d'ela isca eternalment amor perdurable, cor si axí no era no seria, Seyner, saviesa acabada; e al acabament, Seyner, de vostre voler se cové que sia amor ixent infinitament, poderosament, saviament, eternalment, sens nul consumament ni defaliment, cor si enaxí no era, no seria, Seyner, significat que vostra amor fos acabada.

[22] Deus amorós, qui garitz e sanatz totz los vostres amadors! Con la mia anima, Seyner, contempla en la gloriosa encarnació que vos presés en Nostra Dona, verge gloriosa, adoncs, Seyner, la mia anima no pot apercebre ni entendre la vostra encarnació segons cors de natura, cor la vostra encarnació, Seyner, no fo segons occasions d'obra de natura, enans fo, Seyner, fora natura; e per aysó, Seyner, qui vol apercebre ni entendre vostra encarnació, cové que per altra manera qui no sia segons natura la entena, la qual manera, Seyner, es per l'acobament qui es en vostre poder e en vostra saviesa e en vostra volentat. [23] Con home, Seyner, sia | coromput per lo primer peccat en nostre pare Adam e con lo mon fos coromput e afolat en lo corompiment d'ome, es apercebuit e entés per l'acobament de vostre poder e de vostra saviesa e de vostra volentat la manera segons la qual vos fos encarnat en nostra dona sancta Maria; cor si·l mon, qui es obra vostra, se corompés e vos no·l recreasetz, vostra obra fora vana e debades e, si o fos, agra en vos defaliment de poder e de saviesa e de volentat. On con vos siatz acbat en poder e en saviesa e en volentat, es significat e demostrat que vos, per vostre acbat poder e per vostra acabada saviesa e per vostra acabada volentat, vos pogés encarnar e us sabés encarnar e us volgés encarnar per so que·l mon fos recreat, lo qual mon no pogra eser recreat sens la vostra encarnació. [24] Enaxí, Seyner, con lo mon fo creat e ordenat en lo comensament per acbat poder e per acabada saviesa e per acabada volentat, enaxí, Seyner, con lo mon fo coromput e desordenat, covenc per fina forsa que fos recreat e ordenat per ajustament de la vostra deitat, on es tot acabament, ab humana natura per tal que lo mon qui fo coromput en home fos recreat en home per ajustament d'ome e de la vostra deitat; cor en altra manera, Seyner, no pogra eser lo mon recreat ni ordenat en tan nobla disposició ni ordenació con fo per ajustament de creador e creatura.

[25] Vesitador Seynor e consolador dels orfens e dels paubres qui en vos se confien! Con la mia anima, Seyner, vol apercebre la manera segons la qual la ostia e·l vi esdevenen en vera carn | e en vera sanc sobre l'autar per vertutz de paraules, adoncs, Seyner, la mia anima no pot aquela manera apercebre segons cors de natura, cor aquel sacrifici ni aquela alteració, Seyner, no·s fa segons cors de natura; on cové aquela manera entendre per altra manera qui sia fora natura, la qual manera es, Seyner, per | vostre acbat poder e per vostra acabada saviesa e per vostra acabada volentat. [26] Enaxí, Seyner, con se pot entendre segons cors de natura que·l pa e·l vi que hom reseb esdevenen en carn e en sanc en lo cors del home per raó de la potencia vegetable qui a natura e proprietat con fassa alterar lo pa e·l vi en carn e en sanc, enaxí, Seyner, pot hom apercebre e

A178v

M19

B200v

M19v

163 consumament] comensament *B*    169 occasions] occassio *B*    176 es] era *B*    181 sabés] sabets *B*  
 192 esdevenen] sdeue *B*    vera ... vera] uostra ... uostra *o*    vertutz] uirtut *B*    198 esdevenen] sdeue *B*    199  
 del] de *B*    199/200 con fassa] manca *B*

entendre que la hostia e'l vi con son sacratz, que poden esdevenir lo vostre cors e la vostra sanc per raó de acabat poder e de acabada saviesa e de acabada volentat; cor enaxí, Seyner, con l'acabament qui es en vostre poder e en vostra saviesa e en vostre voler poc crear lo mon de non re e poc resucitar los mortz, enaxí, Seyner, pot alterar la hostia e'l vi en vera carn e en vera sanc. Mas, enaxí con a l'enteniment humá està amagat sensualment con la hostia e'l vi sien en carn e en sanc segons cors de natura, enaxí, Seyner, es demostrat e revelat a l'enteniment humanal que aquela hostia e aquel vi en la sacra poden eser en vera carn e en vera sanc per acabament de poder e de saviesa e de volentat. [27] Enaxí, Seyner, con boca d'ome pot parlar e pronunciar que hostia e vi s'alteregen en carn e en sanc, enaxí, Seyner, e molt mils encara, pot fer vostre acabat poder e vostra acabada saviesa e vostra acabada volentat tot quant home pusca parlar ni pronunciar, ab que sia causa qui fer-se deja segons vostra bonea e vostra saviea; on si home, Seyner, podia mes causes parlar que vos fer, doncs ja seria significat que vos no aurietz acabat poder, cor pus poderós seria home en parlar que vos en obrar. On enaxí, Seyner, con ma anima enten que home pot dir que hostia e vi sia carn e sanc en la sacra, enaxí, Seyner, la mia anima aperceb e enten en la vostra vertut que la hostia e'l vi poden esdevenir en tot so en que's vula vostre acabat poder | e vostra acabada saviesa e vostra acabada volentat.

[28] O vos, Seyner Deus, en lo qual prenen vertut e forsa totes creatures! Enaxí, Seyner, con en los termens de natura enserca hom | segons natura en les obres de natura, enaxí, Seyner, cové ensercar en les obres que vos fetz fora natura per acabat poder e acabada saviesa e acabada volentat; cor enaxí con les .iiii. causes basten a obres naturals, enaxí e molt mils encara, vostre acabament e vostre poder e vostra saviesa e vostra volentat basten a obrar e a fer e a crear tot so qui sia fora cors de natura. [29] On enaxí con natura usa de son cors obrant, generant o desolvent per les .iiii. occasions, enaxí, Seyner, vos usatz de vostra bonea en tot so qui·s fa per l'acabament de vostre poder e de vostra saviesa e de vostra volentat. On enaxí con home enserca a natura ses occasions, enaxí en les vostres obres deu hom ensercar occasions, so es a saber, si so que vos fetz es feyt segons acabat poder e acabada saviesa e acabada volentat; cor sens acabament d'aquestes .iii. causes, vos no porietz nula causa fer, cor so que vos fetz tot se fa per acabament sens nul defaliment. Mas de nosaltres no es enaxí, cor so que fem, si es be feyt, fem-o per lo vostre acabament; e si es mal feyt, fem-o per nostre defaliment. [30] On enaxí, Seyner, con natura fa de materia e de forma individuu en especia humana o en altra, enaxí, Seyner, si vos vos volietz, porietz fer fora natura alcú individuu, lo qual poria eser en especia humana e en especia de ocel e en especia de bestia e en espesia de pex e en especia de vejetable. On si aysó era, Seyner, en vostre poder, coveniria que fos en vostra acabada saviesa e en vostra acabada volentat, cor fora del acabament qui es en vostra acabada saviesa e en vostre voler, no fa nula causa vostre acabat poder divinal.

M20

A179

---

<sup>204</sup> poc<sup>1</sup> ... poc<sup>2</sup>] pot ... pot Bo, poch ... pot (*corregit de poch*) M    <sup>207</sup> Seyner] manca B    <sup>208</sup> sacra] sanc  
 B    <sup>217</sup> sacra] sanc B    <sup>237/238</sup> e ... e<sup>1</sup>] o ... o B    <sup>239</sup> coveniria] couenia B

## ÍNDEX GENERAL

NOTA EDITORIAL .....	vii
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES .....	xiii
<i>LLIBRE DE CONTEMPLACIÓ EN DÉU</i> .....	1
SIGLES DE MANUSCRITS I EDICIONS .....	3
TÍTOLS .....	5
De la .xxix. distinció, qui tracta en qual manera home a apersebiment de aver conexensa d'aqueles causes que vol entendre e conixer .....	7
CLXIX. Con hom aperseb ab les causes sensuals quals causes son les causes entellectuals .....	7
CLXX. Con l'enteniment humanal aperceb e enten per unes entallectuitatz altres entallectuitatz .....	12
CLXXI. Con hom aperceb e enten lo cors de natura e les obres de natura .....	18
CLXXII. Con hom aperceb e enten quals son aqueles causes qui no van segons cors de natura e qui son fora los termens de natura ...	23
CLXXIII. Con home aperceb e enten les occasions per les quals home es certificat o per les quals home cau en dubitacions .....	29
CLXXIII. Con hom a apercebiment e conexensa de les causes qui son secretes .....	34
CLXXV. Con home e apercebiment e conexensa d'aqueles causes qui son possibols e d'aqueles qui son impossibols .....	40
CLXXVI. Con home a apercebiment e conexensa que nostre Seynor Deus es en esser .....	45
CLXVII. Con home enserca manera segons la qual pusca apercebre e conixer la hesencia divina qual causa ni que es en si metixa ..	52

CLXXVIII. Con hom aperceb e conex que aqueles causes que hom apela qualitatz en Deu son en Deu causes hesencials e que no son causes accidentals .....	58
CLXXIX. Con home aperceb e enten per significacions entallectuals demostrades e significades per qualitatz entallectuals per raons necessaries que nostre Seynor Deus es en trenitat de persones .....	64
CLXXX. Con home aperceb e enten per significatz de qualitatz entallectuals hesencials e per raons necessaries que les .iii. personnes divines son .i <sup>a</sup> . substancia divina tan solament .....	71
CLXXXI. Con hom aperceb e enten per significatz entallectuals demostratz en les qualitatz de Deu e en les suas proprietatz e en la sua substancia que les .iii. personnes divines an equal vertut e equal bonea e equal acabament .....	76
CLXXXII. Con hom aperceb e enten, en los significatz entallectuals de les qualitatz hesencials qui son en Deu, quals son les obres de nostre Seyner Deus .....	82
CLXXXIII. Con hom aperceb e enten per los significatz que donen les qualitatz qui son en la hesencia divina que'l peccat d'Adam es jeneral en la especia humana .....	87
CLXXXIII. Con en les qualitatz de Deu pot hom apercebre e entendre que nostre Seyner Deus es poderós de eser Deus e home ensems ..	93
CLXXXV. Con es significada e apercebuda e entesa la final raó per que Deus vol que la natura divina sia encarnada e ajustada ab la natura humana de Jesuchrist .....	98
CLXXXVI. Con hom aperceb e conex en los significatz de les qualitatz de Deu e en los significatz de les .iii. ligs que nostre Seynor Jesuchrist es verament Deu e home .....	104
CLXXXVII. Con home aperceb e enten qual es la melor manera e la pus vertadera que hom pot aver en esputació de fe .....	110
CLXXXVIII. Con hom a conexensa e apercebiment qual lig es vera ni qual es melor que les altres .....	116
CLXXXIX. Con hom aperceb e enten los seynals segons los quals es significat si hom es en estament de salvació o en estament de dampnació .....	121
CXC. Con home a apercebiment e conexensa de temptació .....	127
CXCI. Con hom a apercebiment e conexensa quals causes son peccat ni colpa .....	132
CXCII. Con home a apercebiment e conexensa quals son los majors bens ni quals son los majors mals .....	137
CXCIII. Con home a apercebiment e conexensa quals causes son veres ni quals causes son falces .....	143
CXCIII. Con home a apercebiment e conexensa de la art e de la manera per la qual home se pot mudar de males costumes e de malvatz nudrimens a bones costumes e a bons nudrimens .....	148
CXCV. Con home a apercebiment e conexensa que la divinal hesencia no es corrompuda ni alterada ni ensutzada ni afolada ni avilada jassi'aysó que sia ajustada ab natura humana .....	154
CXCVI. Con home a apercebiment e conexensa que lo mon a comensament .....	159

CXCVII. Con home a apercebiment e conexensa per significacions sensuais e entallectuals del dia de resurrecció .....	165
CXCVIII. Con home a apercebiment e conexensa d'aquelles causes qui esdevenen a home per son be e per son profit e hom se cuya que esdevengen a home per son mal e per son dan .....	170
CXCIX. Con home a apercebiment e conexensa per los uns contraris en los altres .....	175
CC. Con home a apercebiment e conexensa quals son les oracions ni ls precs qui son a Deu plaens ni quals son precs ni demandes a Deu desplasens .....	180
CCI. Con hom a apercebiment e conexensa d'ome savi e d'ome nesci ..	185
CCII. Con home a apercebiment e conexensa si es amat o desamat ..	190
CCIII. Con hom a apercebiment a conixer home leyal e home fals ..	195
CCIII. Con hom a apercebiment e conexensa de la art e de la manera per la qual home qui sia en gerra pot aver pau e concordansa ab sos enemics .....	201
CCV. Con home a apercebiment e conexensa de les causes on a acabament e de les causes on es defaliment .....	206
CCVI. Con l'apercebiment e la conexensa del home es fenida e termenada .....	211
 De la .xxx <sup>a</sup> . distinció, qui tracta de consciencia .....	217
CCVII. Con home a consciencia dels falimens que fa ab los .v. seyns corporals .....	217
CCVIII. Con home a consciencia dels falimens que fa ab los .v. seyns sperituals .....	222
CCIX. Con home a consciencia dels falimens que fa ab les .iii. vertutz de la anima .....	227
CCX. Con home a consciencia en massa parlar o en calar .....	232
CCXI. Con home a consciencia en donar o en tolre .....	236
CCXII. Con la consciencia del home no es sertificada e es doubtosa ..	241
CCXIII. Con la consciencia d'ome es termenada e fenida .....	246
 De la .xxx <sup>a.i<sup>a</sup></sup> . distinció, de subtilea d'ome .....	251
CCXIII. Con home a subtilea e englyn naturalment o accidentalment ..	251
CCXV. Con home s'asubtila en les causes sensuais e en les causes entallectuals .....	256
CCXVI. Con hom pren manera segons la qual agusa e asubtila e endressa a son enversari son englyn e son enteniment per tal que en la esputació li fassa entendre raó .....	260
CCXVII. Con hom asubtila son enteniment e son englyn en esputació ensercant la bonea de Deu .....	266
CCXVIII. Con hom a subtilea per la qual a conexensa que aurs ni aravayns ni sortz no son re .....	271
CCXVIII. Con la subtilea del home es fenida e termenada .....	277
 De la .xxx <sup>a.ii</sup> . distinció, de la coratgia o de la frevor qui es en home ..	283
CCXX. Con home es coratjós ni frevent en amor .....	283
CCXXI. Con hom pren art e manera per la qual pot vivificar o mortificar sa coratgia e sa frevor .....	288

CCXXII. Con hom a gran coratgia e gran frevor contenplant en nostre Seynor Deus .....	293
CCXXIII. Con hom a gran coratgia e gran frevor de veser son Seynor Deus .....	298
CCXXIII. Con hom a gran coratgia e gran frevor de honrar son Seynor Deus .....	302
CCXXV. Con hom a gran coratgia e gran frevor d'anar a nostre Seynor Deus .....	307
CCXXVI. Con los termens de coratgia e de frevor d'ome crestiá poden esser majors e melors en amar Deu que los termens de la coratgia e de la frevor dels altres homens en amar Deu .....	311
ÍNDEX D'OBRES CITADES .....	317

*El Llibre de contemplació en Déu* (ca. 1271-1273) és la primera gran obra que va escriure Ramon Llull després de la seva conversió. Es tracta d'un llibre de proporcions colossals, que conté tot el que serà la producció lul·liana posterior, formulat com un vast himne de lloança adreçat a Déu en primera persona; un jo anònim hi contempla totes les realitats espirituals i materials, humanes i divines, morals i socials. És la primera mostra de la "nova literatura" que planteja Ramon, desenvolupada amb una prosa poètica, dúctil i sòlidament construïda.

La present edició és la primera que té en compte tota la tradició manuscrita catalana i la primera que es basa en el còdex lul·lià *princeps* (1280), conservat a la Biblioteca Ambrosiana de Milà, un dels més antics de tota la literatura catalana. Reproduceix la primera versió del *Llibre de contemplació*, prèvia a la revisió que Llull en va fer en la traducció llatina de l'obra.



Publicacions de l'Abadia de Montserrat